



# Sekwa na Tuva

Nwabisa Dumela

Tebogo Boikanyo Matshana





"Tswii! Tswii! Tswii!"

"Kwa! Kwa! Kwa!"

"Kwakaa! Kwakaa! Kwakaa!"

Sekwa na Tuva va hlangana laha va tshamelaka ku hlangana kona exidan'wanini ekusuhi na nambu. A va ri vanghana lavakulu.



A ku ri siku leri a ri hisa swinene.

Tuva ri ngenile endzeni ka mati. Tuva ri anakanya, "Swi fanele swi nandziha ku hlambela."

Endzhaku ka loko ri ngenisile nhloko endzeni ka mati, Sekwa ri ku, "Xana u nga tsakela ku hlambela? Khandziya enhlaneni wa mina ndzi ta ku dyondzisa."



Mikarhi hinkwawo loko Sekwa ri nghena endzeni ka mati na Tuva enhlaneni wa rona, Tuva a ri hahela ehenhla.

Tuva ri anakanya hi mbilu yo vava, "A ndzi nge swi koti ku hlambela ku fana na Sekwa."

Sekwa ri sale ri hlambela ri ri roxe ematini.



“Xana xiphiqo xa Tuva i ncini? U ndzi khomisa tingana. Xana u nga ndzi siya ndzi ri ndzexe ematini?” ku vilela Sekwa.

Tuva ri hlamula, “Ndzi chava ku nwela.”


“A ndzi hleketa ku u lava ku dyondza ku hlambela ku fana na mina,” ku vula Sekwa.



“Tswii! Tswii! Tswii! Sekwa, tana ndzi ku dyondzisa ku haha mina. Ku hlambela swa tika swinene!”

Tuva ri fambile ri ya eka ribye lerikulu. Sekwa ri landzela hi le ndzhaku.

Leswi nga landzela, Tuva a ri ri ehenhla ka murhi wo leha. Sekwa a ri swi kotangi ku landzelela.



Sekwa ri twe mbilu ku vava. Ri anakanya ri hlundzukile, “Tuva a ri ndzi ehleketeleli.

Ndzi sekwa ku nga ri tuva. Ndzi tolovele ku hlambela ku nga ri ku haha.”

Tuva ri lava ku horisa mbilu ya munghana wa rona.



Va tshamile eribyeni va miyela.

Eku heteleleni, Tuva ri ku, “Munghana wa mina, namuntlha ndzi dyondze ku ri ndzi nge swi koti ku hlambela ku fana na wena.

Naswona u nge swi koti ku haha ku fana na mina. Ndza haha wena wa hlambela.”

Va vukarhana kahle.



"Hina hi masekwa, loko hi hlambela, hi nyuperisa tinhloko ta hina hi ku, 'Kwaa kwaa kwaa kwaaa! Kwaa kwaa kwa kwa kwaaaa!'"

"Hina hi swinyanyana, loko hi haha hi phakatisa timpapa ta hina hi ku, 'Tswiyoo tswiyoo, tswiyoo!'"



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



#### basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Sekwa na Tuva

Author/s: Nwabisa Dumela

Translator/s: Hlongwani Hlongwani

Illustrator/s: Tebogo Boikanyo Matshana

Assurer/s: Arnold Mushwana, Bongani Maluleke

Language: Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

